

## ZAHTEJV ZA ODOBRENJE PRIVREMENIH MJERA ZA UBLAŽAVANJE SERVISIRANJA OBAVEZA PREMA BANCIMA, UZROKOVANE POJAVOM "COVID-19" I NEGATIVNIM POSLJEDICAMA KOJE SU PROISTEKLE ZA POSLOVANJE

Naziv pravnog lica:\*

Ovlašteno lice:\*

ID:\*

Kontakt telefon:\*

E-mail:\*

**Označiti vrstu kreditnog zaduženja koji imate u Banci:**

- Kratkoročni krediti (revolving/overdraft krediti/pozajmice)
- Dugoročni kredit
- Mastercard biznis kreditna kartica
- Faktoring
- Dokumentarno poslovanje (garancije/akreditiv)

**Usljed negativnog uticaja i posljedica koje je COVID-19 prouzrokovao na mogućnost otplate kreditnih zaduženja, obavještavam vas da trenutno nisam u mogućnosti plaćati obaveze po ugovorenim uslovima, te stoga podnosim ovaj Zahtjev.**

Obrazložiti da li se radi o svim obavezama PL ili specificirati određene

Detaljno obrazložiti kako je uticaj COVID 19 otežao servisiranje budućih obaveza PL iz naslova u ASA Banci

**Ukoliko imate zaduženje u drugoj Banci navedite u kojoj Banci i koju vrstu kreditnog zaduženja imate:**

Naziv Banke: \_\_\_\_\_

**Označite vrstu kreditnog zaduženja u drugoj Banci:**

- Kratkoročni krediti (revolving/overdraft krediti/pozajmice)
- Dugoročni kredit
- Mastercard biznis kreditna kartica
- Faktoring
- Dokumentarno poslovanje (garancije/akreditiv)

Molim vas da u nastavku popunite upitnik o uticaju Covid-19 na vaše poslovanje, te da navedete razloge zbog kojih niste u mogućnosti plaćati obaveze prema Banci po ugovorenim uslovima:

**1. Koji su aspekti vašeg poslovanja pogođeni ili očekujete da će biti pogođeni zbog trenutne situacije sa COVID-19?**

**2. Prema vašim procjenama koliki će biti kumulativni uticaj od izbijanja COVID-19 na ukupnu prodaju vaše kompanije u 2020. godini?**

Procijenjeni gubitak prihoda (u % od ukupne prodaje): \_\_\_\_\_

**3. U nastavku navedite koje je to zaštitne i preventivne mjere poduzela ili će poduzeti vaša kompanija u cilju smanjenja uticaja izbijanja virusa Covid-19?**

**4. Prema internim procjenama koliko će kompaniji trebati da se oporavi usljed uticaja virusa Covid-19? i:**

- 1-3 mjeseca
- 4-6 mjeseci
- 7-9 mjeseci
- 10-12 mjeseci
- Ostalo (molimo precizirajte) \_\_\_\_\_

Saglasan sam da ASA Banka d.d. Sarajevo razmotri ovaj zahtjev u skladu sa privremenim mjerama koje su propisane Odlukom Agencije za bankarstvo FBiH o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Sl.novine FBiH" br. 22/20) i Odlukom o izmjenama odluke o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „covid-19“ ("Sl.novine FBiH" br 21/21)

Podnošenjem ovog zahtjeva Asa Banka d.d. Sarajevo dajem svoju punu saglasnost da se lični podaci iz zahtjeva koriste u svrhu obrade istog. Podaci se mogu koristiti u periodu koji je Banci potreban da zahtjev obradi, odnosno u skladu sa važećim zakonskim propisima .

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su svi podaci navedeni u ovom Zahtjevu istiniti, te se obvezujem Banku obavijestiti ako dođe do bilo kakve promjene vezano za iste.

U \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_  
Potpis lica ovlaštenog za zastupanje

M.P

